

Table 14.10  
Cancer of the Liver and Intrahepatic Bile Duct (Invasive)

SEER<sup>a</sup> Relative Survival (Percent)  
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Survival Time																				
1-year	11.4	12.9	14.8	20.1	21.3	24.8	26.8	25.6	28.8	28.3	30.6	32.1	35.0	37.4	40.1	39.8	41.0	45.5	45.0	48.8
2-year	4.8	6.5	7.4	11.3	12.1	15.9	16.5	16.1	17.6	19.2	20.3	21.1	24.6	25.5	27.7	29.6	29.5	32.7	31.2	
3-year	3.2	4.9	5.2	8.0	8.9	11.2	12.0	12.0	13.7	15.4	14.9	17.6	19.9	19.9	21.6	23.7	23.9	25.6		
4-year	2.7	3.4	4.5	6.3	6.2	9.2	9.6	10.6	11.4	12.2	12.6	15.5	16.7	17.4	18.5	19.9	20.2			
5-year	2.0	2.8	3.6	5.1	5.0	7.8	7.9	8.9	10.1	11.2	10.8	14.2	15.6	14.3	16.9	16.8				
6-year	1.7	2.6	3.3	4.7	4.2	6.8	7.3	7.6	8.9	10.4	9.9	11.9	14.8	12.9	15.4					
7-year	1.4	2.2	3.3	4.2	3.7	6.5	6.8	6.2	8.3	9.8	8.9	11.0	13.1	12.2						
8-year	1.4	1.9	3.0	4.1	3.5	6.3	5.5	6.1	7.7	9.7	7.7	9.8	11.8							
9-year	1.3	1.9	3.0	3.9	3.4	5.9	5.4	5.2	7.5	9.7	7.2	9.3								
10-year	1.3	1.9	2.9	3.7	2.8	5.4	5.4	5.2	7.4	9.3	6.8									
11-year	1.3	1.8	2.9	3.6	2.3	5.2	5.4	4.4	6.9	9.1										
12-year	1.3	1.7	2.7	3.5	2.1	4.9	5.4	4.3	6.9											
13-year	1.1	1.4	2.7	3.4	2.1	4.8	5.4	4.3												
14-year	1.1	1.4	2.6	3.4	2.1	4.4	5.3													
15-year	1.0	1.4	2.6	3.4	2.1	3.7														
16-year	1.0	1.4	2.6	3.4	2.1															
17-year	1.0	1.4	2.6	3.3																
18-year	1.0	1.4	2.6																	
19-year	1.0	1.4	2.6																	
20-year	1.0	1.4	2.6																	

<sup>a</sup> Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).